

# LED Linears Ballast Compatibility List



## LED T8 U1

Order code	Description
66985	T8/S2/15W/840/48/U1/ND/STD

### 120-277/347 V (1/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps			
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage												
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	
Eiko	PM-2X32T8-UNV-IS-L	2	IS													
	PM-3X32T8-UNV-IS	3	IS													
	PM-3X32T8-UNV-IS-H	3	IS													
	PM-3X32T8-UNV-IS-L	3	IS													
	PM-4X32T8-UNV-IS	4	IS													
	PM-4X32T8-UNV-IS-L	4	IS													
	PM-2X32T8-UNV-IS	2	IS													
	PM-3X32T8-UNV-PS	3	PS													
	PM-3X32T8-UNV-PS-H	3	PS													
Espin	VE232MVHIPE	2	IS													
	VE232MVHIPHE	2	IS													
	VE232MVHIPL	2	IS													
	VE232MVHRPHT3-AB	2	PS													
	EPH4/32IS/MV/SC/HE	4	IS													
	EP3/32IS/MV/SC/HE	3	IS													
	EPL4/32IS/MV/MC/HE	4	IS													
	EPH2/32IS/MV/MC/HE	2	IS													
	E2/32IS-120MC	2	IS													
	EPL2/32IS/MV/MC/HE	2	IS													
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	3	IS													
	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS													
	EP2/32IS/MV/MC/HE	2	IS													
	EP3/32IS/MV/MC/HE	3	IS													
	GE	GE-232-MV-N	2	IS												
GE232MAX-N/ULTRA		2	IS													
GE432MAX-H/ULTRA		4	IS													
GE432MAX-L/ULTRA		4	IS													
GE-232-MAX-H/Ultra		2	IS													
GE432MAX-G-N		4	IS													
GE132MAX-G-N		1	IS													
GE132MAX-H/ULTRA		1	IS													
GE132MAX-L/ULTRA		1	IS													
GE132MAXP-N/ULTRA		1	IS													
GE232MV-N-DIY		2	IS													
GE232-120-RES		2	IS													
GE232MAX-L/ULTRA		2	IS													

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (2/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps			
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage												
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	
GE	GE332MV-N	3	IS													
	GE332MAX-N/ULTRA	3	IS													
	GE332MAX-L/ULTRA	3	IS													
	GE332MAX-G-N	3	IS													
	GE332MAXP-H/ULTRA	3	IS													
	GE432-120-RES	4	IS													
	GE432MV-N-42T	4	IS													
	GE432MAX-N/ULTRA	4	IS													
	GE232-MVPS-N	2	PS													
	GE-332-MVPS-N	3	PS													
	GE432-MVPS-N	4	PS													
	GE-232-MV-PS-N	2	PS													
	FB432MVE-PPS-HE	4	PS													
Halco	EP232IS/L/MV/SL	2	IS													
	E432IS/120/R/SL	4	IS													
	EP232IS/MV/HE	2	IS													
	EP332IS/MV/HE	3	IS													
	EP432IS/MV/HE	4	IS													
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS													
Keystone	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS													
	KTEB-432RIS-1-TP-SL	4	IS													
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS													
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS													
	KTEB-2C72-1-TP	1	PS													
LumaPro	4KGH1 EB-432IS-120	4	IS													
Maxlite	SKEU322HEL/SC	2	IS													
	SKEU324HE/SC	4	IS													
	SKEU323L/SC	3	IS													
	MLEU322HEL/SC	2	IS													
	MLEU323H/SC	3	IS													
	MLEU324HE/SC	4	IS													
Osram	QTP 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS													
	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS													
	QHE 2X32T8/UNV ISL-SC	2	IS													
	QHE 3X32T8/UNV ISH-SC	3	IS													
	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS													
	QHE 4X32T8/UNV ISL-SC	4	IS													
	QTP 4x32T8/UNV ISN-SC	4	IS													
	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS													

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (3/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Osram	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible									
	QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible									
	QTP 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible									
	QHE 2X32T8/UNV ISH-SC	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 4X32T8/UNV PSX-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV PSH-HT	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV PSN-MC	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 3X32T8/UNV PSX-SC	3	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	QTP3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	QHE 4X32T8/UNV PSN-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV DIM-TC	2	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
PES	PES120ET8-12SMT-4	4	IS	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PES120DET8-12SMT	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Advance	ICN-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2P32-LW-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-3P32-LW-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-4P32-N	4	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IOPA-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-LW-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-2P32HL-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-3P32-N	3	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IOP-3P32-N	3	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	REB-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-3P32-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

Compatible      Non-compatible      N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (4/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps				
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage													
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V		
Advance	IOP-2PSP32-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
	IOP-3PSP32-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-3PSP32-LW-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4PSP32-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4PSP32-LW-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2S32-SC	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOT-2S32-SC	2	DPS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2PSP32-LW-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOT-2PSP32-SC	2	DPS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Plusrite	BAF232IS/MV	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	BAF332IS/MV	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Robertson	ISU232T8120 3P20116	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RSZ132T8120	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Sola	E-758-F-232-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E-758-U-232-MC	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Sunpark	120-1/32IS HPF	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-2/32IS HBF	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-2/32ISE-LBF	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE-HBF	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	120-3/32IS MP,F	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32IS HP,F	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32IS HBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32ISE-LBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-1/32PSE	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	SL15T	2	RS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	LC 12011T	1	PS	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	LC 12013T	1	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Superior Life	70201	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
70210		2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
70211		4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
TCP	E2P32ISUNVHE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVLE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E3P32ISUNVE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E3P32ISUNVLE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
  N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (5/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
TCP	E4P32ISUNVE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVHE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Universal	B232IUNVHP-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVEL-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B233IUNVHE-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHE L-A	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVHEH-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332IUNVHP-A	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHP-A	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232I120RES-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432I120RES-A	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B132IUNVHP-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432PUNVHE-A	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	B232PUNVHE-B	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332PUNVHE-A	3	PS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Watran	DBG32N-MV-TP-PS-HL	4	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Work Horse	WHCG4-120-T8-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
	WHSG3-UNV-T8-IS	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	
	WHSG4-UNV-T8-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible    
 ■ non-compatible    
  N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



## LED T8 U6

Order code	Description
66986	T8/S2/11.5W/835/48/U6/ND/STD
66987	T8/S2/11.5W/840/48/U6/ND/STD
66988	T8/S2/15W/840/48/U6/ND/STD

### 120-277/347 V (1/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps				
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage													
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V		
Eiko	PM-3X32T8-UNV-IS	3	IS														
	PM-3X32T8-UNV-IS-H	3	IS														
	PM-3X32T8-UNV-IS-L	3	IS														
	PM-4X32T8-UNV-IS	4	IS														
	PM-4X32T8-UNV-IS-L	4	IS														
	PM-2X32T8-UNV-IS	2	IS														
	PM-3X32T8-UNV-PS	3	PS														
PM-3X32T8-UNV-PS-H	3	PS															
Espin	VE232MVHIPE	2	IS														
	VE232MVHIPHE	2	IS														
	VE232MVHIPL	2	IS														
	VE232MVHRPHT3-AB	2	PS														
GE	GE-232-MV-N	2	IS														
	GE232MAX-N/ULTRA	2	IS														
	GE432MAX-H/ULTRA	4	IS														
	GE432MAX-L/ULTRA	4	IS														
	GE-232-MAX-H/Ultra	2	IS														
	GE432MAX-G-N	4	IS														
	GE132MAX-G-N	1	IS														
	GE132MAX-H/ULTRA	1	IS														
	GE132MAX-L/ULTRA	1	IS														
	GE132MAXP-N/ULTRA	1	IS														
	GE232MV-N-DIY	2	IS														
	GE232-120-RES	2	IS														
	GE232MAX-L/ULTRA	2	IS														
	GE332MV-N	3	IS														
	GE332MAX-N/ULTRA	3	IS														
	GE332MAX-L/ULTRA	3	IS														
	GE332MAX-G-N	3	IS														
	GE332MAXP-H/ULTRA	3	IS														
	GE432-120-RES	4	IS														
	GE432MV-N-42T	4	IS														
GE432MAX-N/ULTRA	4	IS															
GE232-MVPS-N	2	PS															

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



## 120-277/347 V (2/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
GE	GE-332-MVPS-N	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE432-MVPS-N	4	PS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	GE-232-MV-PS-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Halco	EP232IS/L/MV/SL	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E432IS/120/R/SL	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP232IS/MV/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP332IS/MV/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP432IS/MV/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
Howard	EPH4/32IS/MV/SC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP3/32IS/MV/SC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL4/32IS/MV/MC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	EPH2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	E2/32IS-120MC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	EP2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Keystone	EP3/32IS/MV/MC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-432RIS-1-TP-SL	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-2C72-1-TP	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LumaPro	4KGH1 EB-432IS-120	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Maxlite	SKEU322HEL/SC	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	SKEU324HE/SC	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	SKEU323L/SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	MLEU322HEL/SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	MLEU323H/SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	MLEU324HE/SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Osram	QTP 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV ISL-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 3X32T8/UNV ISH-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 4X32T8/UNV ISL-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 4x32T8/UNV ISN-SC	4	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (3/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps			
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage												
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	
Osram	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	QTP 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	QHE 2X32T8/UNV ISH-SC	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible							
	QTP 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible						
	QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible						
	QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible						
	QHE 4X32T8/UNV PSX-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV PSH-HT	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible						
	QHE 2X32T8/UNV PSN-MC	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible						
	QHE 3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					
	QTP 3X32T8/UNV PSX-SC	3	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible					
	QTP3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible					
	QHE 4X32T8/UNV PSN-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV DIM-TC	2	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible						
Advance	ICN-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible							
	IOPA-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible							
	IOP-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible							
	IOP-2P32-LW-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible							
	IOPA-3P32-LW-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					
	IOPA-4P32-N	4	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IOPA-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-LW-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	ICN-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	IOPA-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	IOPA-2P32HL-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible						
	IOPA-3P32-N	3	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible					
	IOP-3P32-N	3	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible					
	REB-4P32-SC	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IOP-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	ICN-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-3P32-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
IOP-2PSP32-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
IOP-3PSP32-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
IOP-3PSP32-LW-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
IOP-4PSP32-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

Compatible Non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative



# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (4/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Advance	IOP-4PSP32-LW-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2S32-SC	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IZT-2S32-SC	2	DPS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2PSP32-LW-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IZT-2PSP32-SC	2	DPS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
PES	PES120ET8-12SMT-4	4	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	PES120DET8-12SMT	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Plusrite	BAF232IS/MV	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	BAF332IS/MV	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
Robertson	ISU232T8120 3P20116	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RSZ132T8120	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Sola	E-758-F-232-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E-758-U-232-MC	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
Sunpark	120-1/32IS HPF	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-2/32IS HBF	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	U-2/32ISE-LBF	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE-HBF	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	120-3/32IS MP,F	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32IS HP,F	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	U-4/32IS HBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32ISE-LBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-1/32PSE	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	SL15T	2	RS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	LC 12011T	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	LC 12013T	1	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Superior Life	70201	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
70210		2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
70211		4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
TCP	E2P32ISUNVHE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	E4P32ISUNVLE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	E3P32ISUNVE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E3P32ISUNVLE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVHE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible ■ non-compatible  N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (5/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Universal	B232IUNVHP-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVEL-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B233IUNVHE-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHE L-A	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVHEH-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332IUNVHP-A	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHP-A	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232I120RES-A	2	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible
	B432I120RES-A	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible
	B132IUNVHP-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432PUNVHE-A	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	B232PUNVHE-B	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332PUNVHE-A	3	PS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Watran	DBG32N-MV-TP-PS-HL	4	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Work Horse	WHCG4-120-T8-IS	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible
	WHSG3-UNV-T8-IS	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	WHSG4-UNV-T8-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible    
 ■ non-compatible    
  N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative